



Hisense International Co., Ltd.

Add: F22, Hisense Tower, 17 Donghai Xi Road, Qingdao, China 266071
E-mail: marketing@hisense.com
Website: <http://www.hisense.cn/en>


Add: 08 Ronggang Road, Ronggui, Shunde, Guangdong, China.
E-mail: marketing@hisense.com
Website: <http://www.hisense.cn/en>

Note: Product design and specification subject to change without prior notice.
© 2024 Hisense Corporation. All rights reserved. Hisense and the Hisense logo are trademarks or registered trademarks of Hisense Group in China and/or other countries. All rights reserved. The Hisense Smart TV logo, Ultra HD High Definition logo, SMR logo and life reimagined logo are trademarks or registered trademarks of Hisense Electric Co., Ltd. in China and/or other countries. All rights reserved. All other company names, brand names, trademarks and logos are the property of their respective owners. All rights reserved.

Hisense HVAC

HI-MULTI SOLUTION EU

CATALOG 2024



HI-MULTI SOLUTION



CONTENT

01

HI-MULTI
SP SOLUTION

05

MULTISPLIT · FREEMATCH

13

SPECIFICATION

35

TECHNICAL DRAWINGS

04

4 REASONS TO
CHOOSE HI-MULTI SP

11

LINEUP

21


COMBINATION TABLE

HI-MULTI SP SOLUTION


Simply Extend Your Comfort

Hi-Multi SP brings free match comfort to your whole home or office.

- Up to 5 indoor units connectable to only one outdoor unit.
- Up to 5 kinds of indoor units connectable to Hi-Multi SP outdoor unit, wall-mounted, cassette, duct, ceiling suspended, console.



- Every indoor unit can be controlled separately.
- Use small capacity indoor units specially for small rooms which can only be connected to the multi split system.



Flexibility Makes Installation Simple

For installation, it always needs to be as simple and fast as possible and minimize the interference to comfortable life. Hi-Multi SP brings the installation simple and easy:

Space Saving

Saving the space occupied by multiple outdoor units.

Installation Easier

Only one set of bracket and cable from power supply


Time Saving

Multi split can save the time of connecting the cable, adding refrigerant, installing the bracket, and debugging after installation.

Piping Longer

With the help of strong compressor, the Hi-Multi SP can provide a long distance up to 25m length from outdoor to one indoor unit and 15m height difference.

Multi Split VS Mono Split



Maximize Environmental Benefits

Minimum number of outdoor units, which can enable us to benefit from the environment. Hi-Multi SP brings greener solutions.



Less Power Consumption

Hi-Multi SP will keep the compressor running in the speed with high efficiency and brings higher SEER and SCOP.



Less Noise

Only one unit in operation is much quieter than two or more units. And we can install the only one unit in the place far away from the working space.



Less Refrigerant Charge

Hi-Multi SP needs less refrigerant charge than the sum of mono split solution. And Less refrigerant brings less global warming.




Less Storage And Shipment

Hi-Multi SP need stock and ship only one unit, which can save the energy and cost of transportation and storage.

Universal Indoor Model Brings Flexible Combinations

The indoor unit is universal indoor unit, which means it can not only connect with multi split system but also can connect with mono split system. And this can benefit the whole salers and installers.



4 REASONS TO CHOOSE HI-MULTI SP



High Efficiency

- SEER up to 8.10
- SCOP up to 4.40
- EER up to 5.00
- COP up to 4.82
- The design of Coil and System comes from the balance of cooling and heating.
- Adhere to the full DC design to spread to areas of 50Hz and 60Hz.



Reliable Design

- Cooling: -15~50 C
- Heating: -20~24 C
- Hi-Checker solution.
- PCB Insect-proof design.
- Ensure the system stability by compressor E-heater.
- Ensure the outdoor unit bottom non-blocked by the Bottom E-heater for extra-low heating.
- 7-Segment display for easy checking.



Easy Installation

- Compact design to get the most compact 1 drive 2 outdoor unit.
- Lightweight design.
- Adopt the unified stop- valve design, so the installer can select the flexible connection.
- Piping adapters can help to connect to different piping of indoor units with different capacity.
- Big Valve design.
- Wooden bottom support design for easy moving.



Flexible ATA Heat Pump

- Energy Pro+ with smart eye and HI-NANO.
- Energy Ultra with good appearance.
- New Comfort with Easy Installation.
- Hi Comfort with economical budget.
- Slim Duct with only 190mm height.
- Compact Cassette with the most compact design.
- Console for effective heating.


MULTISPLIT FREEMATCH




Compact Design

Lighter and more compact units for easier and more flexible installation, as well as easier transportation with a higher potential volume of ACs per transportation unit.

Note: Hisense has the most compact 1 by 2 multi-split outdoor unit made in class.




- Unit Size: Reduced By 10%
- Units Height: Reduced To 0.54m




Low Temperature Heating

The air conditioner can meet the heating demand even when outdoor temperature is down to -20°C.





Multi Split Up To 5

The maximum number of indoor units that the outdoor unit can match is up to 5.




Integral Valve Cover

The big valve cover makes installation and after-sale service easier.



Compressor E-Heater


Air conditioner with compressor E-heater can still run stably in frigid regions.



Checker Easy


It can be fast and easy to connect to Hi-Checker. And Hi-Checker can monitor the air conditioner parameters, such as discharging temperature.

■ Professional Error Checking




Auto Mode For IDU

Air conditioner is operating in smart mode by pressing one button, operate mode is adjusted by ambient temperature automatically.




Dispal 7 Segment

Displays the fault code of specific problems leading to correct diagnostics and correct operating procedures.




Cooling Lock

By using the DIP switch, the external machine can lock into one mode of cooling operation, meaning that all the connected internal machines will output the same cooling mode.




Leakage Detective

The AC can detect and alert the refrigerant leakage if it occurs by monitoring the parameter abnormality.



Bottom E-Heater


AC with bottom E-Heater can prevent the bottom pate from freezing in winter.



Smart Energy Management


By using the DIP switch, the maximum power and current of the whole machine can be limited at any time, reducing pressure on the electrical grid and avoiding tripping.

* This data is only for the laboratory test results, the actual use of the actual machine shall prevail




Manual Forced Defrost

In case of automatic defrosting does not work, the user can defrost the outdoor unit forcibly simply by dialing a code on the DIP switch.




Pump Down

Once an indoor unit is taken out of operation for repairs or maintenance, the remaining refrigerant gets recycled back into the outdoor unit. Upon reinstallation of the internal unit, the refrigerant is recovered and used again.




Self-Cleaning For IDU

Internal machines can self-clean due to the evaporation of water from the external machine, ensuring continuous operation and avoiding unnecessary field trips.




PCB with Insect Protection

Ensures the safety of electronic control components by blocking insects and small rodents & lizards from damaging the PCB board.



Hi-Multi SP Style



LINE UP

Outdoor Unit



1 Drive 2
3.5kW 4.2kW



1 Drive 2
5.2kW



1 Drive 3
4.0kW 5.2kW 6.2kW
7.2kW



1 Drive 4
7.2kW 8.1kW



1 Drive 5
9.0kW 10.5kW

Indoor Unit



ENERGY NORDIC
3.5kW



ENERGY PRO X
2.5kW 3.5kW




ENERGY PRO PLUS
2.5kW 3.5kW




ENERGY EXPERT
2.5kW 3.5kW 5.0kW 7.0kW




MINI APPLE PIE
2.0kW 2.5kW 3.5kW 5.0kW 7.0kW



COMPACT CASSETTE
2.5kW 3.5kW 4.0kW
5.0kW



CASSETTE
4.0kW 5.0kW 6.0kW
7.0kW




SLIM DUCT
2.5kW 3.5kW 4.0kW
5.0kW 7.0kW



CONSOLE
2.5kW 3.5kW 4.0kW
5.0kW



CEILING SUSPENDED
6.0kW 7.0kW



ENERGY PRO X
2.5kW 3.5kW



ENERGY SE
2.5kW 3.5kW 5.0kW 7.0kW



HI COMFORT
2.5kW 3.5kW 5.0kW 7.0kW



NEW COMFORT
2.0kW 2.5kW 3.5kW 5.0kW 7.0kW

Outdoor Unit									
kW	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.5	12.5
2 IDU	2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC						
3 IDU		3AMW42U4RJC	3AMW52U4RJC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC				
4 IDU					4AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC			
5 IDU							5AMW90U4RQC	5AMW105U4RQC	

Indoor Unit								
kW		2.0	2.5	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0
RAC	Energy Nordic			QH35XV0EG				
	Energy Pro X (Black)		QH25XV3BG	QH35XV3BG				
	Energy Pro X (White)		QH25XV3AG	QH35XV3AG				
	Energy Pro Plus		QG25XV0EG	QG35XV0EG				
	Energy SE		KA25MR0EG	KA35XR0EG		KA50BS0EG		KA70KT0EG
	Energy Expert		KF25MR0EG	KF35XR0EG		KF50BS0EG		KF70KT0EG
	Hi Comfort		KE25YR4EG	KE35MR0EG		KE50BS0EG		KE70BT2EG
	Mini Apple Pro	TG20YD00G	TG25LE0BG	TG35LE0BG		TG50XA0BG		TG70BB0CG
	New Comfort	DJ20YD00G	DJ25LE0EG	DJ35LE0EG		DJ50XA0EG		DJ70BB0EG
LCAC	Compact Cassette		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT40UR4RCC8	ACT52UR4RCC8		
	Cassette				ACT40UR4RJC8	ACT52UR4RJC8	ACT60UR4RJC8	ACT71UR4RJC8
	Slim Duct		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT40UX4RCL8	ADT52UX4RCL8		ADT71U4RCL8
	Console		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT40UR4RK8	AKT52UR4RK8		
	Ceiling Suspended						AVT60UR4RB8	AVT71UR4RB8

SPECIFICATION

Market Model				2AMW35U4RGC	2AMW42U4RGC	2AMW52U4RXC
Factory Name				AMW2-12U4RGC	AMW2-14U4RGC	AMW2-18U4RXC
Seasonal efficiency	Cooling	Pdesignc	W	3500	4100	5000
		SEER	W/W	8.10	8.00	7.60
		Annual energy consumption	—	151	179	230
	Heating (Avarage)	Pdesignh	W	3500	3500	4500
		SCOP	W/W	4.40	4.40	4.40
		Annual energy consumption	—	1114	1114	1432
		Tbiv	°C	-7	-7	-7
		Tol	°C	-10	-10	-10
	Heating (Warmer)	Pdesignh	W	3500	3500	4500
		SCOP	W/W	5.31	5.31	5.31
		Annual energy consumption	—	923	923	1186
		Tbiv	°C	2	2	2
		Tol	°C	2	2	2
Cooling	Capacity	Nominal	W	3500	4100	5000
		min ~ max	W	1000~4500	1000~5500	1200~6600
	EER	Nominal	W/W	4.55	4.46	4.02
Heating	Capacity	Nominal	W	4000	4500	5500
		min ~ max	W	1000~5000	1000~6000	1200~7000
	COP	Nominal	W/W	4.82	4.74	4.23
Noise	Sound Power		dB(A)	58	58	60
Guaranteed Operating Range	Cooling	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Heating	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Rated power input	Max	W	2300	2300	2500	2500
Breaker size	Outdoor	A	15	15	15	15
Net Dimension (WxHxD)	Outdoor	mm	715×540×240	715×540×240	810×580×280	810×580×280
Net Weight	Outdoor	kg	28.5	28.5	35	35
Piping connections	Diameter(Liquid)	mm	6.35×2	6.35×2	6.35×2	6.35×2
	Diameter(Gas)	mm	9.52×2	9.52×2	9.52×2	9.52×2
	Max Length(Each)	m	15	15	20	20
	Max Length(Total)	m	30	30	30	30
	Max Height	m	15	15	15	15
Refrigerant-R32	Pre-charged	g	950	950	1050	1050
	Upload additional refrigerant	g/m	12g/m over 10m	12g/m over 10m	12g/m over 10m	12g/m over 10m

RAC																
Connectable Indoor Units	Energy Nordic QH		Energy Pro X QH/BG		Energy Pro X QH/AG		Energy Pro Plus QG		Energy SE KA				Energy Expert KF			
	2.5kW	3.5kW	2.5kW	3.5kW	2.5kW	3.5kW	2.5kW	3.5kW	2.5kW	3.5kW	5.0kW	7.0kW	2.5kW	3.5kW	5.0kW	7.0kW
2AMW35U4RGC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
2AMW42U4RGC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
2AMW52U4RXC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
3AMW42U4RJC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
3AMW52U4RJC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
3AMW62U4RJC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
3AMW72U4RJC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
4AMW72U4RJC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
4AMW81U4RJC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
5AMW90U4RQC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5AMW105U4RQC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Market Model				3AMW42U4RJC	3AMW52U4RJC	3AMW62U4RJC	3AMW72U4RJC
Factory Name				AMW3-14U4RJC	AMW3-18U4RJC	AMW3-21U4RJC	AMW3-24U4RJC
Seasonal efficiency	Cooling	Pdesignc	W	4200	5200	6300	7000
		SEER	W/W	8.00	8.10	8.00	790
		Annual energy consumption	—	184	225	276	310
	Heating (Avarage)	Pdesignh	W	5000	5000	5000	5000
		SCOP	W/W	4.40	4.40	4.40	4.40
		Annual energy consumption	—	1591	1591	1591	1591
		Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7
		Tol	°C	-10	-10	-10	-10
	Heating (Warmer)	Pdesignh	W	5000	5000	5000	5000
		SCOP	W/W	5.31	5.31	5.31	5.31
		Annual energy consumption	—	1318	1318	1318	1318
		Tbiv	°C	2	2	2	2
		Tol	°C	2	2	2	2
Cooling	Capacity	Nominal	W	4200	5200	6300	7000
		min ~ max	W	1600~8200	1600~8200	2000~9000	2000~10000
	EER	Nominal	W/W	5.00	4.30	4.29	4.00
Heating	Capacity	Nominal	W	4600	6000	7000	8000
		min ~ max	W	1300~8500	1300~8500	2000~9000	2000~10000
	COP	Nominal	W/W	4.40	4.00	4.43	4.00
Noise	Sound Power		dB(A)	63	63	63	63
Guaranteed Operating Range	Cooling	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Heating	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Rated power input	Max	W	3200	3200	3900	3900	3900
Breaker size	Outdoor	A	25	25	25	25	25
Net Dimension (WxHxD)	Outdoor	mm	860×670×310	860×670×310	860×670×310	860×670×310	860×670×310
Net Weight	Outdoor	kg	43	43	45	45	45
Piping connections	Diameter(Liquid)	mm	6.35×3	6.35×3	6.35×3	6.35×3	6.35×3
	Diameter(Gas)	mm	9.52×3	9.52×3	9.52×3	9.52×3	9.52×3
	Max Length(Each)	m	20	20	25	25	25
	Max Length(Total)	m	45	45	50	50	50
	Max Height	m	15	15	15	15	15
Refrigerant-R32	Pre-charged	g	1350	1350	1460	1460	1460
	Upload additional refrigerant	g/m	12g/m over 15m	12g/m over 15m	12g/m over 15m	12g/m over 15m	12g/m over 15m

RAC															
Connectable Indoor Units	Hi Comfort KE				Mini Apple Pie TG					New Comfort CA					
	2.5kW	3.5kW	5.0kW	7.0kW	2.0kW	2.5kW	3.5kW	5.0kW	7.0kW	2.0kW	2.5kW	3.5kW	5.0kW	7.0kW	
2AMW35U4RGC	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓			
2AMW42U4RGC	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓			
2AMW52U4RXC	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓			
3AMW42U4RJC	✓	✓			✓	✓	✓			✓	✓	✓			
3AMW52U4RJC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		
3AMW62U4RJC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
3AMW72U4RJC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
4AMW72U4RJC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
4AMW81U4RJC	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	
5AMW90U4RQC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5AMW105U4RQC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Market Model				4AMW72U4RJC	4AMW81U4RJC	5AMW90U4RQC	5AMW105U4RQC
Factory Name				AMW4-24U4RJC	AMW4-27U4RJC	AMW5-30U4RQC	AMW5-36U4RQC
Seasonal efficiency	Cooling	Pdesignc	W	7200	8000	9000	10000
		SEER	W/W	7.80	7.50	7.60	7.50
		Annual energy consumption	—	323	373	414	467
	Heating (Avarage)	Pdesignh	W	5600	5600	TBD	TBD
		SCOP	W/W	4.40	4.40	4.40	4.40
		Annual energy consumption	—	1782	1782	8000	8000
		Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7
	Heating (Warmer)	Tol	°C	-10	-10	-10	-10
		Pdesignh	W	5600	5600	8000	8000
		SCOP	W/W	5.31	5.31	5.31	5.31
		Annual energy consumption	—	1476	1476	2109	2109
		Tbiv	°C	2	2	2	2
Cooling	Capacity	Nominal	W	7200	8000	9000	10000
	EER	Nominal	W/W	3.8	3.73	3.81	3.73
Heating	Capacity	Nominal	W	8000	9000	10000	11000
	COP	Nominal	W/W	4.15	4.10	4.00	3.90
Noise	Sound Power	dB(A)		64	64	68	68
Guaranteed Operating Range	Cooling	°C		-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Heating	°C		-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Rated power input	Max	W		3900	3900	5000	5000
Breaker size	Outdoor	A		25	25	32	32
Net Dimension (WxHxD)	Outdoor	mm		860×670×310	860×670×310	975×835×360	975×835×360
Net Weight	Outdoor	kg		48	48	72	72
Piping connections	Diameter(Liquid)	mm		6.35×4	6.35×4	6.35×5	6.35×5
	Diameter(Gas)	mm		9.52×4	9.52×4	9.52×5	9.52×5
	Max Length(Each)	m		25	25	25	25
	Max Length(Total)	m		60	60	80	80
	Max Height	m		15	15	15	15
Refrigerant-R32	Pre-charged	g		1750	1750	2200	2200
	Upload additional refrigerant	g/m		12g/m over 20m	12g/m over 20m	12g/m over 25m	12g/m over 25m

Global LCAC																				
Connectable Indoor Units	Compact Cassette ACT				Cassette 900×900 ACT				Slim Duct ADT						Console AKT				Ceiling Suspended AVT	
	2.5kW	3.5kW	4.0kW	5.0kW	4.0kW	5.0kW	6.0kW	7.0kW	2.5kW	3.5kW	4.0kW	5.0kW	6.0kW	7.0kW	2.5kW	3.5kW	4.0kW	5.0kW	6.0kW	7.0kW
2AMW35U4RGC	✓	✓							✓	✓					✓	✓				
2AMW42U4RGC	✓	✓							✓	✓					✓	✓				
2AMW52U4RXC	✓	✓							✓	✓					✓	✓				
3AMW42U4RJC	✓	✓							✓	✓					✓	✓				
3AMW52U4RJC	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
3AMW62U4RJC	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
3AMW72U4RJC	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
4AMW72U4RJC	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	
4AMW81U4RJC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
5AMW90U4RQC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5AMW105U4RQC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SPECIFICATION

Energy Nordic



Market Model		QH35XV0EG	
Factory Name		AST-12UW4RXVQG01	
Cooling capacity	W	3500	
Heating capacity	W	4200	
Air flow	m3/h	630	
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	55	
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	38/25	
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	883×305×198	
Net Weight - Indoor Unit	kg	10	
Diameter (Liquid)	mm	ø6.35 (1/4")	
Diameter (Gas)	mm	ø9.52 (3/8")	

Energy Pro X (Black / White)



Market Model (Black version)		QH25XV3BG		QH35XV3BG	
Market Model (White version)		QH25XV3AG		QH35XV3AG	
Factory Name (Black version)		AST-09UW4RXVQE00A		AST-12UW4RXVQE00A	
Factory Name (White version)		AST-09UW4RXVQE00A		AST-12UW4RXVQH00A	
Cooling capacity	W	2600		3500	
Heating capacity	W	3200		4200	
Air flow	m3/h	580		630	
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	53		54	
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	38/25		38/25	
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	877×301×194		877×301×194	
Net Weight - Indoor Unit	kg	10		10	
Diameter (Liquid)	mm	ø6.35 (1/4")		ø6.35 (1/4")	
Diameter (Gas)	mm	ø9.52 (3/8")		ø9.52 (3/8")	

Energy Pro Plus



Market Model		QG25XV0EG		QG35XV0EG	
Factory Name		AST-09UW4RXVQE00A		AST-12UW4RXVQE00A	
Cooling capacity	W	2600		3500	
Heating capacity	W	3200		4200	
Air flow	m3/h	580		630	
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	53		54	
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	38/25		38/25	
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	883×305×198		883×305×198	
Net Weight - Indoor Unit	kg	10		10	
Diameter (Liquid)	mm	ø6.35 (1/4")		ø6.35 (1/4")	
Diameter (Gas)	mm	ø9.52 (3/8")		ø9.52 (3/8")	

Energy SE



Market Model		KA25MR0EG	KA35XR0EG	KA50BS0EG	KA70KT0EG
Factory Name		AST-09UW4R MRKA00	AST-12UW4RX RKA00	AST-18UW4RB SKA00	AST-24UW4RK TKA00
Cooling capacity	W	2600	3500	5000	7000
Heating capacity	W	3000	3900	5400	7500
Air flow	m3/h	520	580	950	1100
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	56	56	60	63
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	39/25	40/26	44/31	45/32
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	798×256×191	798×256×191	896×300×214	1008×325×217
Net Weight - Indoor Unit	kg	7.5	7.5	10.3	12
Diameter (Liquid)	mm	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø9.52 (3/8")
Diameter (Gas)	mm	ø9.52 (3/8")	ø9.52 (3/8")	ø12.7 (1/2")	ø15.88 (5/8")

Energy Expert



Market Model		KF25MR0EG	KF35XR0EG	KF50BS0EG	KF70KT0EG
Factory Name		AST-09UW4R MRKF00	AST-12UW4RX RKF00	AST-18UW4RB SKF00	AST-24UW4RK TKF00
Cooling capacity	W	2600	3500	5000	7000
Heating capacity	W	3000	3900	5400	7500
Air flow	m3/h	520	580	950	1100
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	56	56	60	63
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	39/25	40/26	44/31	45/32
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	829×256×200	829×256×200	921×300×222	1039×325×226
Net Weight - Indoor Unit	kg	7.5	7.5	10.3	12
Diameter (Liquid)	mm	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø9.52 (3/8")
Diameter (Gas)	mm	ø9.52 (3/8")	ø9.52 (3/8")	ø12.7 (1/2")	ø15.88 (5/8")

Hi Comfort



Market Model		KE25YR4EG	KE35MR0EG	KE50BS0EG	KE70BT2EG
Factory Name		AST-09UW4RY RCA04A	AST-12UW4RM RCA00A	AST-18UW4RB SCA00	AST-24UW4RB TCA02A
Cooling capacity	W	2600	3200	5000	6500
Heating capacity	W	2700	3300	5400	7100
Air flow	m3/h	550	550	950	1100
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	57	57	60	63
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	39/24	39/24	44/32	45/32
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	835×256×195	835×256×195	933×300×216	1045×325×220
Net Weight - Indoor Unit	kg	7.7	7.7	10.5	11.5
Diameter (Liquid)	mm	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø9.52 (3/8")
Diameter (Gas)	mm	ø9.52 (3/8")	ø9.52 (3/8")	ø12.7 (1/2")	ø15.88 (5/8")

Mini Apple Pie



Market Model		TG20YD00G	TG25LE0BG	TG35LE0BG	TG50XA0BG	TG70BB0CG
Factory Name		AMS-07UW4R DTG00	AST-09UW4RL ETG00	AST-12UW4RLE TG00	AST-18UW4RX-ATG03A	AST-24UW4RB BTD05A
Cooling capacity	W	2100	2600	3500	5000	7000
Heating capacity	W	2500	2800	4000	5600	7100
Air flow	m3/h	500	550	600	1000	1100
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	56	56	56	60	63
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	38/26	38/26	38/27	45/33	46/33
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	880×275×207	950×272×207	950×272×207	1050×320×235	1219×320×235
Net Weight - Indoor Unit	kg	8	9	9	12	13
Diameter (Liquid)	mm	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø9.52 (3/8")
Diameter (Gas)	mm	ø9.52 (3/8")	ø9.52 (3/8")	ø9.52 (3/8")	ø12.7 (1/2")	ø15.88 (5/8")

New Comfort




Market Model		DJ20YD00G	DJ25LE0EG	DJ35LE0EG	DJ50XA0EG	DJ70BB0EG
Factory Name		AMS-07UW4R DDJ00	AST-09UW4RL EDJ00	AST-12UW4RLE DJ00	AST-18UW4RX ADJ03A	AST-24UW4RB BDJ05A
Cooling capacity	W	2100	2600	3500	5000	7000
Heating capacity	W	2500	2800	4000	5600	7100
Air flow	m3/h	500	550	600	1000	1100
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	56	56	56	60	63
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	39/26	38/26	38/27	45/33	46/33
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	745×270×212	815×275×210	815×275×210	914×315×228	1085×315×228
Net Weight - Indoor Unit	kg	7.5	8.5	8.5	12	13
Diameter (Liquid)	mm	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø6.35 (1/4")	ø9.52 (3/8")
Diameter (Gas)	mm	ø9.52 (3/8")	ø9.52 (3/8")	ø9.52 (3/8")	ø12.7 (1/2")	ø15.88 (5/8")

Compact Cassette



Market Model		ACT26UR4RCC8	ACT35UR4RCC8	ACT40UR4RCC8	ACT52UR4RCC8
Factory Name		ACT-09UR4RCC8	ACT-12UR4RCC8	ACT-14UR4RCC8	ACT-18UR4RCC8
Cooling capacity	W	2600	3500	4000	5000
Heating capacity	W	3200	4000	4500	5500
Air flow	m3/h	600/500/400	600/500/400	700/600/510	700/600/510
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	54	54	57	57
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	38/34/30	38/34/30	42/38/34	42/38/34
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	570×215×570	570×215×570	570×215×570	570×215×570
Net Weight - Indoor Unit	kg	15.5	15.5	15.5	15.5
Diameter (Liquid)	mm	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")
Diameter (Gas)	mm	Φ 9.52(3/8")	Φ 9.52(3/8")	Φ 12.7(1/2")	Φ 12.7(1/2")

Cassette



Market Model		AUC40UR4RJC8	AUC52UR4RJC8	ACT60UR4RJC8	ACT71UR4RJC8
Factory Name		AUC-14UR4RJC8	AUC-18UR4RJC8	ACT-21UR4RJC8	ACT-24UR4RJC8
Cooling capacity	W	4000	5000	6000	7000
Heating capacity	W	4500	5500	7000	8000
Air flow	m3/h	1080/930/780	1080/930/780	1080/930/780	1080/930/780
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	52	52	54	54
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	40/38/37	40/38/37	43/40/37	43/40/37
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	840×236×840	840×236×840	840×236×840	840×236×840
Net Weight - Indoor Unit	kg	23	23	23	23
Diameter (Liquid)	mm	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 9.52(3/8")	Φ 9.52(3/8")
Diameter (Gas)	mm	Φ 12.7(1/2")	Φ 12.7(1/2")	Φ 15.88(5/8")	Φ 15.88(5/8")

Slim Duct



Market Model		ADT26UX4RBL8	ADT35UX4RBL8	ADT40UX4RCL8	ADT52UX4RCL8	ADT71U4RCL8
Factory Name		ADT-09UX4RBL8	ADT-12UX4RBL8	ADT-14UX4RCL8	ADT-18UX4RCL8	ADT-24UX4RCL8
Cooling capacity	W	2600	3500	4100	5000	7000
Heating capacity	W	3200	4000	4600	5500	8000
Air flow	m3/h	600/484/400	600/484/400	900/840/780	900/840/780	1000/900/800
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	50	50	57	57	58
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	36/33/30	36/33/30	41/37/33	41/37/33	42/38/34
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	910×190×447	910×190×447	1180×190×447	1180×190×447	1180×190×447
Net Weight - Indoor Unit	kg	18	18	24.5	24.5	24.5
Diameter (Liquid)	mm	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")
Diameter (Gas)	mm	Φ 9.52(3/8")	Φ 9.52(3/8")	Φ 12.7(1/2")	Φ 12.7(1/2")	Φ 12.7(1/2")

Console



Market Model		AKT26UR4RK8	AKT35UR4RK8	AKT40UR4RK8	AKT52UR4RK8
Factory Name		AKT-09UR4RK8	AKT-12UR4RK8	AKT-14UR4RK8	AKT-18UR4RK8
Cooling capacity	W	2600	3500	4100	4900
Heating capacity	W	3200	4000	4500	5000
Air flow	m3/h	600/510/440	600/510/440	700/600/470	700/600/470
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	56	56	59	59
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	40/35/33	40/35/33	44/40/35	44/40/35
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	700×630×220	700×630×220	700×630×220	700×630×220
Net Weight - Indoor Unit	kg	15	15	15	15
Diameter (Liquid)	mm	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")	Φ 6.35(1/4")
Diameter (Gas)	mm	Φ 9.52(3/8")	Φ 9.52(3/8")	Φ 12.7(1/2")	Φ 12.7(1/2")

Ceiling Suspended



Market Model		AVT60UR4RB8	AVT71UR4RB8
Factory Name		AVT-21UR4RB8	AVT-24UR4RB8
Cooling capacity	W	6200	7000
Heating capacity	W	7300	8000
Air flow	m3/h	1400/1200/1000	1400/1200/1000
Noise Level (Sound Power)	dB(A)	65	65
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	50/46/42	50/46/42
Net Dimension - Indoor Unit (WxHxD)	mm	1285×680×230	1285×680×230
Net Weight - Indoor Unit	kg	37	37
Diameter (Liquid)	mm	Φ 9.52(3/8")	Φ 9.52(3/8")
Diameter (Gas)	mm	Φ 15.88(5/8")	Φ 15.88(5/8")

COMBINATION TABLE

■ AMW2-12U4RGC

Combination of Indoor Units	Cooling Capacity																
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Energy class	Qce
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
9	2500					2500	1000	3200	700	330	1500	3.57	3.1	2500	7.00	A++	125
12	3500					3500	1000	3800	1000	330	1500	3.50	4.4	3500	7.10	A++	173
05+05	1550	1550				3100	1000	3800	770	330	2300	4.03	3.4	3100	7.70	A++	141
05+07	1450	2050				3500	1000	4500	820	330	2300	4.27	3.6	3500	7.80	A++	157
05+09	1250	2250				3500	1000	4500	800	330	2300	4.38	3.5	3500	8.00	A++	153
05+12	1030	2470				3500	1000	4500	790	330	2300	4.43	3.5	3500	8.00	A++	153
07+07	1750	1750				3500	1000	4500	790	330	2300	4.43	3.5	3500	8.00	A++	153
07+09	1650	1850				3500	1000	4500	780	330	2300	4.49	3.4	3500	8.00	A++	153
09+09	1750	1750				3500	1000	4500	770	330	2300	4.55	3.4	3500	8.10	A++	151

■ AMW2-14U4RGC

Combination of Indoor Units	Cooling Capacity																
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Energy class	Qce
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
9	2500					2500	1000	3200	700	330	1500	3.57	3.1	2500	7.00	A++	125
12	3500					3500	1000	3800	1000	330	1500	3.50	4.4	3500	7.10	A++	173
05+07	1500	2000				3500	1000	3800	770	330	2300	4.55	3.4	3500	7.50	A++	163
05+09	1950	2150				4100	1000	5500	950	330	2300	4.32	4.2	4100	7.60	A++	189
05+12	1900	2200				4100	1000	5500	950	330	2300	4.32	4.2	4100	7.80	A++	217
07+07	2050	2050				4100	1000	5500	950	330	2300	4.32	4.2	4100	7.60	A++	189
07+09	1900	2200				4100	1000	5500	950	330	2300	4.32	4.2	4100	7.80	A++	184
07+12	1800	2300				4100	1000	5500	920	330	2300	4.46	4.0	4100	8.00	A++	179
09+09	2050	2050				4100	1000	5500	920	330	2300	4.46	4.0	4100	8.00	A++	179
09+12	2000	2100				4100	1000	5500	920	330	2300	4.46	4.0	4100	8.00	A++	179

■ AMW2-18U4RXC

Combination of Indoor Units	Cooling Capacity																
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Energy class	Qce
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
05+09	1500	2500				4000	1200	5000	1000	390	2000	4.00	4.4	4000	7.40	A++	189
05+12	1500	3500				5000	1200	6600	1260	390	2500	4.00	5.5	5000	7.60	A++	230
07+07	2000	2000				4000	1200	5000	1000	390	2000	4.00	4.4	4000	7.40	A++	189
07+09	2000	2500				4500	1200	6000	1150	390	2300	3.91	5.1	4500	7.50	A++	210
07+12	2000	3000				5000	1200	6600	1260	390	2500	3.97	5.5	5000	7.50	A++	233
09+09	2500	2500				5000	1200	6600	1245	390	2500	4.02	5.5	5000	7.60	A++	230
09+12	2300	2700				5000	1200	6600	1245	390	2500	4.02	5.5	5000	7.65	A++	229
12+12	2500	2500				5000	1200	6600	1245	390	2500	4.02	5.5	5000	7.65	A++	229

Combination of Indoor Units	Heating Capacity																				
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			COP	(A)	Average				Warmer			
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W		Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe	Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe
9	3000					3000	1000	3500	800	200	1500	3.75	3.5	2500	4.00	A+	875	3000	5.31	A+++	791
12	4000					4000	1000	4500	1000	200	1500	4.00	4.4	2500	4.00	A+	875	3000	5.31	A+++	791
05+05	1700	1700				3400	1000	4250	830	200	2000	4.10	3.6	3000	4.10	A+	1024	3000	5.31	A+++	791
05+07	1700	2300				4000	1000	5000	900	200	2300	4.44	4.0	3500	4.10	A+	1195	3500	5.31	A+++	923
05+09	1600	2400				4000	1000	5000	870	200	2300	4.60	3.8	3500	4.10	A+	1195	3500	5.31	A+++	923
05+12	1500	2500				4000	1000	5000	850	200	2300	4.71	3.7	3500	4.30	A+	1140	3500	5.31	A+++	923
07+07	2000	2000				4000	1000	5000	870	200	2300	4.60	3.8	3500	4.10	A+	1195	3500	5.31	A+++	923
07+09	1800	2200				4000	1000	5000	850	200	2300	4.71	3.7	3500	4.30	A+	1140	3500	5.31	A+++	923
09+09	2000	2000				4000	1000	5000	830	200	2300	4.82	3.6	3500	4.40	A+	1114	3500	5.31	A+++	923

Combination of Indoor Units	Heating Capacity																				
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			COP	(A)	Average				Warmer			
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W		Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe	Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe
9	3000					3000	1000	3500	800	200	1500	3.75	3.5	2500	4.00	A+	875	3000	5.31	A+++	791
12	4000					4000	1000	4500	1000	200	1500	4.00	4.4	2500	4.00	A+	875	3000	5.31	A+++	791
05+07	1700	2300				4000	1000	5000	1000	200	2300	4.00	4.4	3200	4.10	A+	1093	3200	5.31	A+++	844
05+09	2150	2350				4500	1000	6000	990	200	2300	4.55	4.3	3500	4.10	A+	1195	3500	5.31	A+++	923
05+12	2100	2400				4500	1000	6000	970	200	2300	4.64	4.3	3500	4.30	A+	1427	3500	5.31	A+++	923
07+07	2250	2250				4500	1000	6000	990	200	2300	4.55	4.3	3500	4.10	A+	1195	3500	5.31	A+++	923
07+09	2100	2400				4500	1000	6000	970	200	2300	4.64	4.3	3500	4.30	A+	1140	3500	5.31	A+++	923
07+12	2000	2500				4500	1000	6000	950	200	2300	4.74	4.2	3500	4.40	A+	1114	3500	5.31	A+++	923
09+09	2250	2250				4500	1000	6000	950	200	2300	4.74	4.2	3500	4.40	A+	1114	3500	5.31	A+++	923
09+12	2150	2350				4500	1000	6000	950	200	2300	4.74	4.2	3500	4.60	A++	1065	3500	5.31	A+++	923

Combination of Indoor Units	Heating Capacity																				
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			COP	(A)	Average				Warmer			
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W		Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe	Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe
05+09	1800	2800				4600	1200	6500	1200	290	2000	3.83	5.3	4000	4.10	A+	1366	4000	5.31	A+++	1055
05+12	1800	3200				5000	1200	7000	1300	290	2300	3.85	5.7	4500	4.30	A+	1465	4500	5.31	A+++	1186
07+07	2300	2300				4600	1200	6500	1200	290	2000	3.83	5.3	4000	4.10	A+	1366	4000	5.31	A+++	1055
07+09	2300	2700				5000	1200	6700	1300	290	2300	3.85	5.7	4500	4.30	A+	1465	4500	5.31	A+++	1186
07+12	2000	3500				5500	1200	7000	1300	290	2500	4.23	5.7	4500	4.30	A+	1465	4500	5.31	A+++	1186
09+09	2750	2750				5500	1200	7000	1300	290	2500	4.23	5.7	4500	4.40	A+	1432	4500	5.31	A+++	1186
09+12	2500	3000				5500	1200	7000	1290	290	2500	4.26	5.7	4500	4.60	A++	1370	4500	5.31	A+++	1186
12+12	2750	2750				5500	1200	7000	1280	290	2500	4.30	5.6	4500	4.62	A++	1364	4500	5.31	A+++	1186

■ AMW3-14U4RJC

Combination of Indoor Units	Cooling Capacity																
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			EER	(A)	Pdc(W)	SEER	Energy class	Qce
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
05+05	1500	1500				3000	1600	6000	780	400	2500	3.85	3.4	3000	7.50	A++	140
05+07	1500	2100				3600	1600	7000	800	400	2800	4.50	3.5	3600	7.70	A++	164
05+09	1400	2800				4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
05+12	1000	3200				4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
07+07	2100	2100				4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
07+09	1800	2400				4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
07+12	1200	3000				4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
09+09	2100	2100				4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	4.0	4200	8.00	A++	184
09+12	1800	2400				4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181
12+12	2100	2100				4200	1600	8200	820	400	3200	5.12	3.6	4200	8.20	A++	179
05+05+05	1400	1400	1400			4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
05+05+07	1300	1300	1600			4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
05+05+09	1250	1250	1700			4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
05+07+07	1200	1500	1500			4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
05+07+09	1200	1350	1650			4200	1600	8200	840	400	3200	5.00	3.7	4200	8.00	A++	184
05+07+12	1200	1300	1700			4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181
05+09+09	1100	1550	1550			4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181
07+07+07	1400	1400	1400			4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181
07+07+09	1300	1300	1600			4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181
07+07+12	1200	1200	1800			4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181
07+09+09	1000	1600	1600			4200	1600	8200	830	400	3200	5.06	3.6	4200	8.10	A++	181

■ AMW3-18U4RJC

Combination of Indoor Units	Cooling Capacity																
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Energy class	Qce
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
05+09	1500	2600				4100	1600	7000	1100	400	2500	3.73	4.8	4100	7.10	A++	202
05+12	1500	3500				5000	1600	7800	1150	400	3000	4.35	5.0	5000	7.10	A++	246
05+18	1100	4100				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	7.10	A++	256
07+07	2100	2100				4200	1600	7000	1100	400	2500	3.82	4.8	4200	7.50	A++	196
07+09	2100	2600				4700	1600	7500	1140	400	2700	4.12	5.0	4700	7.50	A++	219
07+12	2000	3200				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	7.50	A++	243
07+18	1500	3700				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	7.50	A++	243
09+09	2600	2600				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	8.10	A++	225
09+12	2200	3000				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	8.10	A++	225
09+18	1500	3700				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	8.10	A++	225
12+12	2600	2600				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	8.10	A++	225
12+18	2000	3200				5200	1600	8200	1209	400	3200	4.30	5.3	5200	8.10	A++	225
05+05+05	1500	1500	1500			4500	1600	7500	1200	400	2600	3.75	5.2	4500	7.10	A++	222
05+05+07	1500	1500	2100			5100	1600	8000	1200	400	3000	4.25	5.2	5100	7.20	A++	248
05+05+09	1450	1450	2300			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+05+12	1150	1150	2900			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+05+18	1000	1000	3200			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+07+07	1300	1950	1950			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+07+09	1150	1750	2300			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+07+12	1000	1400	2800			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+07+18	900	1200	3100			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+09+09	1000	2100	2100			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+09+12	900	1700	2600			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
05+12+12	800	2200	2200			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
07+07+07	1733	1733	1734			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
07+07+09	1600	1600	2000			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.20	A++	253
07+07+12	1300	1300	2600			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.50	A++	243
07+09+09	1400	1900	1900			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.50	A++	243
07+09+12	1000	1900	2300			5200	1600	8200	1200	400	3200	4.33	5.2	5200	7.50	A++	243
09+09+09	1733	1733	1734			5200	1600	8200	1150	400	3200	4.52	5.0	5200	8.20	A++	222
09+09+12	1650	1650	1900			5200	1600	8200	1150	400	3200	4.52	5.0	5200	8.20	A++	222

Combination of Indoor Units	Heating Capacity																				
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			COP	(A)	Average				Warmer			
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W		Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe	Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe
05+05	2000	2000				4000	1300	6500	1000	400	2200	4.00	4.4	4000	4.20	A+	1333	4000	5.31	A+++	1055
05+07	2000	2400				4400	1300	7500	1030	400	2200	4.27	4.5	4500	4.30	A+	1465	4500	5.31	A+++	1186
05+09	1800	2800				4600	1300	8500	1045	400	2500	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
05+12	1600	3000				4600	1300	8500	1045	400	2600	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
07+07	2300	2300				4600	1300	8500	1045	400	2500	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1427	5000	5.31	A+++	1318
07+09	1700	2900				4600	1300	8500	1045	400	2600	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
07+12	1500	3100				4600	1300	8500	1045	400	2650	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
09+09	2300	2300				4600	1300	8500	1045	400	2600	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
09+12	1800	2800				4600	1300	8500	1040	400	2650	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
12+12	2300	2300				4600	1300	8500	1035	400	2800	4.44	4.5	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
05+05+05	1535	1535	1535			4600	1300	8500	1045	400	2300	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
05+05+07	1300	1300	2000			4600	1300	8500	1045	400	2350	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
05+05+09	1200	1200	2200			4600	1300	8500	1045	400	2500	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
05+07+07	1000	1800	1800			4600	1300	8500	1045	400	2350	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
05+07+09	1200	1600	1800			4600	1300	8500	1045	400	2550	4.40	4.6	5000	4.40	A+	1591	5000	5.31	A+++	1318
05+07+12	1100	1500	2000			4600	1300	8500	1040	400	2600	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
05+09+09	900	1850	1850			4600	1300	8500	1040	400	2500	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
07+07+07	1535	1535	1535			4600	1300	8500	1040	400	2300	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
07+07+09	1300	1300	2000			4600	1300	8500	1040	400	2500	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
07+07+12	1200	1200	2200			4600	1300	8500	1040	400	2550	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318
07+09+09	1000	1800	1800			4600	1300	8500	1040	400	2500	4.42	4.6	5000	4.50	A+	1556	5000	5.31	A+++	1318

■ AMW3-21U4RJC

Combination of Indoor Units	Cooling Capacity																
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Energy class	Qce
	W	W		W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
05+12	1500	3500				5000	2000	8000	1300	500	3000	3.85	5.7	5000	7.50	A++	233
05+18	1500	4800				6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
07+09	2000	2500				4500	2000	8000	1300	500	3000	3.46	5.7	4500	8.00	A++	197
07+12	2000	3500				5500	2000	8500	1400	500	3500	3.93	6.1	5500	7.70	A++	250
07+18	2000	4300				6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
09+09	2500	2500				5000	2000	8000	1300	500	3000	3.85	5.7	5000	7.70	A++	227
09+12	2500	3500				6000	2000	9000	1470	500	3900	4.08	6.5	6000	8.00	A++	263
09+18	2300	4000				6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
12+12	3150	3150				6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
12+18	2500	3800				6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
05+05+07	1500	1500	2000			5000	2000	8000	1300	500	3000	3.85	5.7	5000	8.00	A++	219
05+05+09	1500	1500	2500			5500	2000	8500	1400	500	3500	3.93	6.1	5500	7.70	A++	250
05+05+12	1500	1500	3300			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
05+05+18	1200	1200	3900			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
05+07+07	1500	2000	2000			5500	2000	8500	1400	500	3500	3.93	6.1	5500	7.70	A++	250
05+07+09	1500	2000	2500			6000	2000	9000	1470	500	3900	4.08	6.5	6000	7.70	A++	273
05+07+12	1400	1900	3000			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
05+07+18	1100	1300	4000			6400	2000	9000	1470	500	3900	4.35	6.5	6400	8.00	A++	280
05+09+09	1500	2400	2400			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	7.80	A++	283
05+09+12	1200	2000	3100			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
05+09+18	1000	1900	3400			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	7.80	A++	283
07+07+07	2100	2100	2100			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	7.80	A++	283
07+07+09	2000	2000	2300			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	7.80	A++	283
07+07+12	1800	1800	2700			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
07+07+18	1500	1500	3300			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.10	A++	272
07+09+09	1700	2300	2300			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
07+09+12	1500	2000	2800			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.05	A++	274
07+09+18	1500	2000	2800			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.10	A++	272
07+12+12	1300	2500	2500			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.10	A++	272
07+12+18	1200	2300	2800			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
09+09+09	2100	2100	2100			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.00	A++	276
09+09+12	2000	2000	2300			6300	2000	9000	1470	500	3900	4.29	6.5	6300	8.05	A++	274

■ AMW3-24U4RJC

Combination of Indoor Units	Cooling Capacity																
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Energy class	Qce
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
05+18	1500	5000				6500	2000	9000	1660	500	3500	3.92	7.5	6500	7.60	A++	299
07+09	2000	2500				4500	2000	6500	1300	440	2200	3.46	5.9	4500	7.00	A++	225
07+12	2000	3500				5500	2000	8000	1450	460	2550	3.79	6.6	5500	7.20	A++	267
07+18	2000	5000				7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.70	A++	318
09+09	2500	2500				5000	2000	7000	1400	460	2200	3.57	6.3	5000	7.10	A++	246
09+12	2500	3500				6000	2000	8000	1570	500	3000	3.82	7.1	6000	7.60	A+	276
09+18	2500	4500				7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.70	A++	318
12+12	3500	3500				7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.70	A++	318
12+18	2800	4200				7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	7.5	7000	7.85	A++	312
18+18	3500	3500				7000	2000	10000	1710	500	3900	4.09	7.4	7000	7.90	A++	310
05+05+09	1500	1500	2500			5500	2000	8000	1450	580	2950	3.79	6.6	5500	7.20	A++	267
05+05+12	1500	1500	3500			6500	2000	9000	1660	500	3500	3.92	7.5	6500	7.70	A++	295
05+05+18	1300	1300	4400			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
05+07+07	1500	2000	2000			5500	2000	8000	1450	610	2950	3.79	6.6	5500	7.20	A++	267
05+07+09	1500	2000	2500			6000	2000	8000	1570	500	3000	3.82	7.1	6000	7.60	A++	276
05+07+12	1500	2000	3500			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
05+07+18	1200	1800	4000			7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	7.5	7000	7.85	A++	312
05+09+09	1500	2500	2500			6500	2000	9000	1660	500	3500	3.92	7.5	6500	7.70	A++	295
05+09+12	1300	2500	3200			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
05+12+12	1000	3000	3000			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
05+12+18	1000	2500	3500			7000	2000	10000	1710	500	3900	4.09	8.0	7000	7.90	A++	310
07+07+07	2000	2000	2000			6000	2000	8000	1570	500	3000	3.82	7.1	6000	7.60	A+	276
07+07+09	2000	2000	2500			6500	2000	9000	1660	500	3500	3.92	7.5	6500	7.70	A++	295
07+07+12	2000	2000	3000			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
07+07+18	1800	1800	3400			7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	7.5	7000	7.85	A++	312
07+09+09	2000	2500	2500			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
07+09+12	1700	2300	3000			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.80	A++	314
07+09+18	1600	2000	3400			7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	8.0	7000	7.85	A++	312
07+12+12	1600	2700	2700			7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	8.0	7000	7.85	A++	312
07+12+18	1600	2200	3200			7000	2000	10000	1710	500	3900	4.09	8.0	7000	7.90	A++	310
09+09+09	2333	2333	2334			7000	2000	10000	1750	500	3900	4.00	7.9	7000	7.90	A++	310
09+09+12	2100	2100	2800			7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	8.0	7000	7.95	A++	308
09+09+18	1800	1800	3400			7000	2000	10000	1710	500	3900	4.09	8.0	7000	8.00	A++	306
09+12+12	2000	2500	2500			7000	2000	10000	1730	500	3900	4.05	8.0	7000	7.95	A++	308
12+12+12	2333	2333	2334			7000	2000	10000	1710	500	3900	4.09	8.0	7000	8.00	A++	306

Combination of Indoor Units	Heating Capacity																				
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			COP	(A)	Average				Warmer			
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W		Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe	Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe
05+12	2000	4000				6000	2000	8000	1500	500	3000	4.00	6.5	4500	4.10	A++	1537	4500	5.31	A++	1186
05+18	2000	5000				7000	2000	9000	1580	500	3900	4.43	6.9	5000	4.20	A++	1667	5000	5.31	A++	1318
07+09	2500	3500				6000	2000	8000	1500	500	3000	4.00	6.5	4500	4.20	A++	1500	4500	5.31	A++	1186
07+12	2600	3700				6300	2000	8500	1550	500	3500	4.06	6.7	4500	4.20	A++	1500	4500	5.31	A++	1186
07+18	2300	4700				7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.8	5000	4.20	A++	1667	5000	5.31	A++	1318
09+09	3000	3000				6000	2000	8500	1500	500	3500	4.00	6.5	4500	4.30	A++	1465	4500	5.31	A++	1186
09+12	3000	3700				6700	2000	9000	1520	500	3900	4.41	6.6	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
09+18	2420	4780				7200	2000	9000	1570	500	3900	4.59	6.9	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
12+12	3500	3500				7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.8	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
12+18	3000	4000				7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.8	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
05+05+07	2000	2000	2400			6400	2000	8000	1500	500	3000	4.27	6.5	4500	4.20	A++	1500	4500	5.31	A++	1186
05+05+09	2000	2000	2600			6600	2000	8500	1550	500	3500	4.26	6.7	4500	4.20	A++	1500	4500	5.31	A++	1186
05+05+12	1800	1800	3400			7000	2000	9000	1580	500	3900	4.43	6.9	5000	4.20	A++	1667	5000	5.31	A++	1318
05+05+18	1600	1600	3800			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.9	5000	4.20	A++	1667	5000	5.31	A++	1318
05+07+07	1500	2600	2700			6800	2000	8500	1550	500	3500	4.39	6.7	4500	4.20	A++	1500	4500	5.31	A++	1186
05+07+09	1500	2600	2900			7000	2000	9000	1580	500	3900	4.43	6.9	5000	4.20	A++	1667	5000	5.31	A++	1318
05+07+12	1400	2300	3300			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.8	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
05+07+18	1200	2000	3800			7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.8	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
05+09+09	1400	2800	2800			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.8	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
05+09+12	1500	2500	3000			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.8	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
05+09+18	1500	2200	3300			7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.8	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
07+07+07	2333	2333	2334			7000	2000	9000	1600	500	3900	4.38	7.0	5000	4.30	A+	1628	5000	5.31	A++	1318
07+07+09	2240	2240	2520			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.9	5000	4.30	A++	1628	5000	5.31	A++	1318
07+07+12	2140	2140	2720			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.9	5000	4.35	A++	1609	5000	5.31	A++	1318
07+07+18	1900	1900	3200			7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.9	5000	4.35	A++	1609	5000	5.31	A++	1318
07+09+09	2020	2490	2490			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.9	5000	4.35	A++	1609	5000	5.31	A++	1318
07+09+12	2040	2180	2780			7000	2000	9000	1570	500	3900	4.46	6.9	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
07+09+18	1700	2000	3300			7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.9	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
07+12+12	1680	2660	2660			7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.9	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
07+12+18	1500	2300	3200			7000	2000	9000	1550	500	3900	4.52	6.8	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
09+09+09	2333	2333	2334			7000	2000	9000	1580	500	3900	4.43	6.9	5000	4.40	A++	1591	5000	5.31	A++	1318
09+09+12	2200	2200	2600			7000	2000	9000	1560	500	3900	4.49	6.9	5000	4.60	A++	1522	5000	5.31	A+++	1318

■ AMW4-24U4RJC

Combination of Indoor Units	Cooling Capacity																
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Energy class	Qce
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
05+18	1500	5000				6500	2400	8000	1950	500	3300	3.33	8.7	6500	7.00	A++	325
07+12	2100	3500				5600	2200	7000	1750	500	2700	3.20	7.8	5600	7.00	A++	280
07+18	2100	4800				6900	2400	8000	1950	500	3300	3.54	8.7	6900	7.00	A++	345
09+09	2600	2600				5200	2200	7000	1680	500	3000	3.10	7.5	5200	7.00	A++	260
09+12	2600	3500				6100	2200	7200	1850	500	3100	3.30	8.3	6100	7.00	A++	305
09+18	2600	4600				7200	2400	9000	2100	500	3500	3.43	9.4	7200	7.05	A++	357
12+12	3500	3500				7000	2200	8000	2000	500	3100	3.50	9.0	7000	7.00	A++	350
12+18	2800	4400				7200	2200	9500	2100	500	3500	3.43	9.4	7200	7.10	A++	355
18+18	3600	3600				7200	2300	10500	2000	500	3800	3.60	9.0	7200	7.25	A++	348
05+05+12	1500	1500	3500			6500	2400	8000	1900	500	3300	3.42	8.5	6500	7.35	A++	310
05+05+18	1600	1600	4000			7200	2200	9500	1950	500	3500	3.69	8.7	7200	7.40	A++	341
05+07+12	1500	2000	3500			7000	2200	8000	1915	500	3100	3.66	8.6	7000	7.35	A++	333
05+07+18	1300	1700	4200			7200	2200	9500	1910	500	3500	3.77	8.6	7200	7.40	A++	341
05+09+09	1500	2500	2500			6500	2400	8000	1800	500	3300	3.61	8.1	6500	7.40	A++	307
05+09+12	1500	2500	3200			7200	2400	9000	1915	540	3500	3.76	8.6	7200	7.40	A++	341
05+09+18	1000	2200	4000			7200	2400	10000	1905	540	3800	3.78	8.5	7200	7.45	A++	338
05+12+12	1200	3000	3000			7200	2400	10000	1910	540	3800	3.77	8.6	7200	7.40	A++	341
05+12+18	1000	2400	3800			7200	2400	10000	1900	540	3800	3.79	8.5	7200	7.55	A++	334
07+07+07	2100	2100	2100			6300	2400	8500	1800	540	3300	3.50	8.1	6300	7.40	A++	298
07+07+09	2100	2100	2600			6800	2400	8700	1900	540	3500	3.58	8.5	6800	7.40	A++	322
07+07+12	2000	2000	3200			7200	2400	9000	1900	540	3500	3.79	8.5	7200	7.80	A++	323
07+07+18	1700	1700	3800			7200	2400	10500	1865	540	3800	3.86	8.4	7200	7.80	A++	323
07+09+09	2000	2600	2600			7200	2400	9000	1895	540	3600	3.80	8.5	7200	7.80	A++	323
07+09+12	1700	2400	3100			7200	2400	9500	1880	540	3700	3.83	8.4	7200	7.80	A++	323
07+09+18	1500	2100	3600			7200	2400	10500	1850	540	3800	3.89	8.3	7200	7.80	A++	323
07+12+12	1820	2690	2690			7200	2400	10000	1880	540	3700	3.83	8.4	7200	7.80	A++	323
07+12+18	1550	2550	3100			7200	2400	10000	1850	540	3700	3.89	8.3	7200	7.80	A++	323
09+09+09	2400	2400	2400			7200	2400	9500	1895	540	3700	3.80	8.5	7200	7.80	A++	323
09+09+12	2300	2300	2600			7200	2400	10000	1895	540	3800	3.80	8.5	7200	7.80	A++	323
09+09+18	2100	2100	3000			7200	2400	10500	1850	540	3950	3.89	8.3	7200	7.85	A++	321
09+12+12	2000	2600	2600			7200	2400	10000	1890	540	3950	3.81	8.5	7200	7.85	A++	321
12+12+12	2400	2400	2400			7200	2400	10500	1880	540	3800	3.83	8.4	7200	7.85	A++	321
05+05+05+07	1500	1500	1500	2000		6500	2400	8000	1900	500	3300	3.42	8.5	6500	7.65	A++	297
05+05+07+07	1500	1500	2000	2000		7000	2200	8000	1890	500	3400	3.70	8.5	7000	7.65	A++	320
05+05+07+09	1500	1500	2000	2200		7200	2400	9000	1880	540	3600	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+05+07+12	1500	1500	1600	2600		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+05+07+18	1200	1200	1600	3200		7200	2600	10500	1870	580	3950	3.85	8.4	7200	7.70	A++	327
05+05+09+09	1200	1200	2400	2400		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+05+09+12	1200	1200	2100	2700		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+05+12+12	1100	1100	2500	2500		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+07+07+07	1200	2000	2000	2000		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+07+07+09	1200	1800	1800	2400		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+07+07+12	1200	1700	1700	2600		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+07+09+09	1200	1800	2100	2100		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+07+09+12	1200	1700	2000	2300		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+09+09+09	900	2100	2100	2100		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
05+09+09+12	900	2000	2000	2300		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.65	A++	329
07+07+07+07	1800	1800	1800	1800		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.80	A++	323
07+07+07+09	1733	1733	1733	2000		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.80	A++	323
07+07+07+12	1610	1610	1610	2370		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.80	A++	323
07+07+09+09	1630	1630	1970	1970		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.90	A++	319
07+07+09+12	1520	1520	1930	2230		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.90	A++	319
07+09+09+09	1650	1850	1850	1850		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	7.90	A++	319
09+09+09+09	1800	1800	1800	1800		7200	2600	10500	1880	580	3950	3.83	8.4	7200	8.00	A++	315

Combination of Indoor Units	Heating Capacity																				
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			COP	(A)	Average				Warmer			
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W		Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe	Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe
05+18	2000	5400				7400	2000	8500	1950	400	3300	3.79	8.5	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
07+12	2600	3700				6300	1800	7200	1850	400	3100	3.41	8.0	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
07+18	2600	5400				8000	2000	8500	2100	400	3300	3.81	9.1	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
09+09	3000	3000				6000	1800	7200	1680	400	3200	3.57	7.3	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
09+12	3000	3700				6700	1800	7500	1850	400	3300	3.62	8.0	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
09+18	2900	5100				8000	2000	9500	2100	400	3500	3.81	9.1	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
12+12	3700	3700				7400	1800	8700	2050	400	3300	3.61	8.9	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
12+18	3000	5000				8000	2000	9700	2050	400	3600	3.90	8.9	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
18+18	4000	4000				8000	2000	11000	2000	420	3950	4.00	8.7	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
05+05+12	2000	2000	3400			7400	2000	8500	1980	400	3100	3.74	8.6	5000	4.20	A+	1667	5000	5.31	A+++	1318
05+05+18	2000	2000	4000			8000	2000	9700	2000	400	3300	4.00	8.7	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+07+12	2000	2500	2900			7400	1800	8700	1900	400	3200	3.89	8.3	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+07+18	1700	2300	4000			8000	2000	9700	1990	400	3300	4.02	8.7	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+09+09	2000	2700	2700			7400	2000	8500	1900	400	3100	3.89	8.3	5000	4.20	A+	1667	5000	5.31	A+++	1318
05+09+12	1800	2700	3500			8000	2200	9500	1990	420	3500	4.02	8.7	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+09+18	1500	2500	4000			8000	2200	10500	1900	420	3600	4.21	8.3	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+12+12	1400	3300	3300			8000	2200	10500	1980	420	3800	4.04	8.6	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+12+18	1200	2800	4000			8000	2200	10500	1900	420	3600	4.21	8.3	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07	2600	2600	2600			7800	2200	9200	1900	420	3300	4.11	8.3	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+09	2600	2600	2800			8000	2200	9200	1960	420	3500	4.08	8.5	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+12	2300	2300	3200			7800	2200	9500	1950	420	3500	4.00	8.5	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+18	2200	2200	3600			8000	2200	10500	1900	420	3600	4.21	8.3	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+09+09	2000	3000	3000			8000	2200	9500	1930	420	3600	4.15	8.4	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+09+12	2200	2700	3100			8000	2200	10000	1930	420	3700	4.15	8.4	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+09+18	2000	2200	3800			8000	2200	10500	1900	420	3600	4.21	8.3	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+12+12	2000	3000	3000			8000	2200	10000	1930	420	3700	4.15	8.4	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+12+18	1700	2900	3400			8000	2200	10000	1900	420	3600	4.21	8.3	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+09+09	2666	2666	2666			8000	2200	10000	1930	420	3700	4.15	8.4	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+09+12	2500	2500	3000			8000	2200	10000	1920	420	3700	4.17	8.3	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+09+18	2100	2100	3800			8000	2200	10500	1900	420	3600	4.21	8.3	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+12+12	2200	2900	2900			8000	2200	10000	1920	420	3700	4.17	8.3	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
12+12+12	2666	2666	2666			8000	2200	10000	1910	420	3700	4.19	8.3	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
05+05+05+07	1700	1700	1700	2300		7400	2000	8500	1810	400	3300	4.09	7.9	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+07	1700	1700	2000	2000		7400	2000	8500	1800	400	3300	4.11	7.8	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+09	1600	1600	2000	2800		8000	2200	9500	1900	420	3500	4.21	8.3	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+12	1600	1600	1800	3000		8000	2200	11000	1890	460	3900	4.23	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+18	1400	1400	1900	3300		8000	2200	11000	1850	460	3800	4.32	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+09+09	1500	1500	2500	2500		8000	2200	11000	1885	460	3900	4.24	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+09+12	1500	1500	2000	3000		8000	2200	11000	1880	460	3850	4.26	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+12+12	1200	1200	2800	2800		8000	2200	11000	1880	460	3840	4.26	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+07	1400	2200	2200	2200		8000	2200	11000	1890	460	3900	4.23	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+09	1300	2000	2000	2700		8000	2200	11000	1885	460	3880	4.24	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+12	1200	1900	1900	3000		8000	2200	11000	1885	460	3870	4.24	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+09+09	1200	1800	2500	2500		8000	2200	11000	1885	460	3860	4.24	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+09+12	1200	1800	2300	2700		8000	2200	11000	1885	460	3850	4.24	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+09+09+09	1100	2300	2300	2300		8000	2200	11000	1890	460	3840	4.23	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+09+09+12	1000	2250	2250	2500		8000	2200	11000	1885	460	3820	4.24	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+07	2000	2000	2000	2000		8000	2200	11000	1890	460	3880	4.23	10.0	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+09	1900	1900	1900	2300		8000	2200	11000	1890	460	3870	4.23	10.0	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+12	1850	1850	1850	2450		8000	2200	11000	1890	460	3860	4.23	10.1	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+09+09	1900	1900	2100	2100		8000	2200	11000	1890	460	3850	4.23	10.1	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+09+12	1850	1850	2000	2300		8000	2200	11000	1890	460	3840	4.23	10.1	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
07+09+09+09	1700	2100	2100	2100		8000	2200	11000	1890	460	3820	4.23	10.1	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
09+09+09+09	2000	2000	2000	2000		8000	2200	11000	1890	460	3820	4.23	10.1	5600	4.60	A++	1704	5600	5.31	A+++	1476

■ AMW4-27U4RJC

Combination of Indoor Units	Cooling Capacity																
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Energy class	Qce
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
05+18	1500	5000				6500	2400	8000	1950	500	3300	3.33	8.7	6500	7.00	A++	325
07+12	2100	3500				5600	2200	7000	1750	500	2700	3.20	7.8	5600	7.00	A++	280
07+18	2100	4800				6900	2400	8000	1950	500	3300	3.54	8.7	6900	7.00	A++	345
09+09	2600	2600				5200	2200	7000	1680	500	3000	3.10	7.5	5200	6.90	A++	264
09+12	2600	3500				6100	2200	7200	1850	500	3100	3.30	8.3	6100	6.95	A++	307
09+18	2600	4800				7400	2400	9000	2100	500	3500	3.52	9.4	7400	7.05	A++	367
12+12	3500	3500				7000	2200	8000	2200	500	3100	3.18	9.9	7000	7.00	A++	350
12+18	3200	4800				8000	2200	9500	2400	500	3500	3.33	10.7	8000	7.10	A++	394
18+18	4000	4000				8000	2300	10500	2300	500	3800	3.48	10.3	8000	7.25	A++	386
05+05+12	1500	1500	3500			6500	2400	8000	1950	500	3300	3.33	8.7	6500	7.35	A++	310
05+05+18	1500	1500	5000			8000	2200	9500	2250	500	3500	3.56	10.1	8000	7.00	A++	400
05+07+12	1500	2000	3500			7000	2200	8000	2050	500	3100	3.41	9.2	7000	7.00	A++	350
05+07+18	1400	1800	4800			8000	2200	9500	2250	500	3500	3.56	10.1	8000	7.00	A++	400
05+09+09	1500	2500	2500			6500	2400	8000	1950	500	3300	3.33	8.7	6500	7.00	A++	325
05+09+12	1500	2500	3400			7400	2400	9000	2130	540	3500	3.47	9.5	7400	7.00	A++	370
05+09+18	1250	2250	4500			8000	2400	10000	2200	540	3800	3.64	9.9	8000	7.00	A++	400
05+12+12	1400	3300	3300			8000	2400	10000	2250	540	3800	3.56	10.1	8000	7.00	A++	400
05+12+18	1200	2800	4000			8000	2400	10000	2200	540	3800	3.64	9.9	8000	7.00	A++	400
05+18+18	1000	3500	3500			8000	2400	10000	2150	540	3800	3.72	9.6	8000	7.00	A++	400
07+07+07	2100	2100	2100			6300	2400	8500	1900	540	3300	3.32	8.5	6300	7.00	A++	315
07+07+09	2100	2100	2600			6800	2400	8700	1980	540	3500	3.43	8.9	6800	7.00	A++	340
07+07+12	2100	2100	3200			7400	2400	9000	2130	540	3500	3.47	9.5	7400	7.20	A++	360
07+07+18	1910	1910	4180			8000	2400	10500	2250	540	3800	3.56	10.1	8000	7.30	A++	384
07+09+09	2100	2600	2600			7300	2400	9000	2200	540	3600	3.32	9.9	7300	7.30	A++	350
07+09+12	2100	2600	3300			8000	2400	9500	2200	540	3700	3.64	9.9	8000	7.25	A++	386
07+09+18	1810	2240	3950			8000	2400	10500	2150	540	3800	3.72	9.6	8000	7.50	A++	373
07+12+12	2020	2990	2990			8000	2400	10000	2200	540	3700	3.64	9.9	8000	7.25	A++	386
07+12+18	1800	2800	3400			8000	2400	10000	2150	540	3700	3.72	9.6	8000	7.50	A++	373
09+09+09	2600	2600	2600			8000	2400	9500	2145	540	3700	3.73	9.6	8000	7.50	A++	373
09+09+12	2540	2540	2920			8000	2400	10000	2145	540	3800	3.73	9.6	8000	7.50	A++	373
09+09+18	2130	2130	3740			8000	2400	10500	2100	540	3950	3.81	9.4	8000	7.50	A++	373
09+12+12	2370	2815	2815			8000	2400	10000	2145	540	3950	3.73	9.6	8000	7.50	A++	373
09+12+18	2010	2480	3510			8000	2400	10500	2100	540	3800	3.81	9.4	8000	7.50	A++	373
12+12+12	2667	2667	2667			8000	2400	10500	2145	540	3800	3.73	9.6	8000	7.50	A++	373
05+05+05+07	1500	1500	1500	2000		6500	2400	8000	1900	500	3300	3.42	8.5	6500	7.35	A++	310
05+05+07+07	1500	1500	2000	2000		7000	2200	8000	1950	500	3400	3.59	8.7	7000	7.35	A++	333
05+05+07+09	1500	1500	2000	2400		7400	2400	9000	2030	540	3600	3.65	9.1	7400	7.35	A++	352
05+05+07+12	1500	1500	1800	3200		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.35	A++	381
05+05+07+18	1400	1400	1700	3500		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+05+09+09	1400	1400	2600	2600		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+05+09+12	1400	1400	2300	2900		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+05+09+18	1300	1300	2000	3400		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+05+12+12	1300	1300	2700	2700		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+05+12+18	1300	1300	2500	2900		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+07+07	1400	2200	2200	2200		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+07+09	1400	2000	2000	2600		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+07+12	1400	1900	1900	2800		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+07+18	1300	1700	1700	3300		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+09+09	1400	2000	2300	2300		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+09+12	1400	1900	2200	2500		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+07+09+18	1300	1800	2000	2900		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+09+09+09	1100	2300	2300	2300		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+09+09+12	1100	2200	2200	2500		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
05+09+12+12	1100	1900	2500	2500		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.40	A++	378
07+07+07+07	2000	2000	2000	2000		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+07+07+09	1933	1933	1933	2200		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+07+07+12	1810	1810	1810	2570		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+07+07+18	1550	1550	1550	3350		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+07+09+09	1830	1830	2170	2170		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+07+09+12	1720	1720	2130	2430		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+07+12+12	1620	1620	2380	2380		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+09+09+09	1850	2050	2050	2050		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+09+09+12	1640	1930	1930	2500		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
07+09+12+12	1550	1920	2265	2265		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.50	A++	373
09+09+09+09	2000	2000	2000	2000		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.60	A++	368
09+09+09+12	1940	1940	1940	2180		8000	2600	10500	2130	580	3950	3.76	9.5	8000	7.60	A++	368

Combination of Indoor Units	Heating Capacity																				
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			COP	(A)	Average				Warmer			
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W		Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe	Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe
05+18	2000	5400				7400	2000	8500	1950	400	3300	3.79	8.5	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
07+12	2600	3700				6300	1800	7200	1850	400	3100	3.41	8.0	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
07+18	2600	5400				8000	2000	8500	1950	400	3300	4.10	8.5	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
09+09	3000	3000				6000	1800	7200	1680	400	3200	3.57	7.3	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
09+12	3000	3700				6700	1800	7500	1850	400	3300	3.62	8.0	5000	4.10	A+	1707	5000	5.31	A+++	1318
09+18	3000	5500				8500	2000	9500	2100	400	3500	4.05	9.1	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
12+12	3700	3700				7400	1800	8700	2050	400	3300	3.61	8.9	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
12+18	3620	5380				9000	2000	9700	2110	400	3600	4.27	9.2	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
18+18	4500	4500				9000	2000	11000	2200	420	3950	4.09	9.6	5600	4.10	A+	1912	5600	5.31	A+++	1476
05+05+12	2000	2000	3400			7400	2000	8500	2000	400	3100	3.70	8.7	5000	4.20	A+	1667	5000	5.31	A+++	1318
05+05+18	2000	2000	5000			9000	2000	9700	2350	400	3300	3.83	10.2	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+07+12	2000	2500	2900			7400	1800	8700	2000	400	3200	3.70	8.7	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+07+18	1800	2300	4900			9000	2000	9700	2340	400	3300	3.85	10.2	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+09+09	2000	2700	2700			7400	2000	8500	1930	400	3100	3.83	8.4	5000	4.20	A+	1667	5000	5.31	A+++	1318
05+09+12	2000	3000	3900			8900	2200	9500	2350	420	3500	3.79	10.2	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+09+18	1500	2600	4900			9000	2200	10500	2330	420	3600	3.86	10.1	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+12+12	1600	3700	3700			9000	2200	10500	2430	420	3800	3.70	10.6	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+12+18	1300	3200	4500			9000	2200	10500	2310	420	3600	3.90	10.0	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
05+18+18	1200	3900	3900			9000	2200	10500	2250	420	3500	4.00	9.8	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07	2600	2600	2600			7800	2200	9200	1900	420	3300	4.11	8.3	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+09	2600	2600	3000			8200	2200	9200	1980	420	3500	4.14	8.6	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+12	2500	2500	3600			8600	2200	9500	2260	420	3500	3.81	9.8	5600	4.20	A+	1867	5600	5.31	A+++	1476
07+07+18	2187	2187	4626			9000	2200	10500	2250	420	3600	4.00	9.8	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+09+09	2600	3000	3000			8600	2200	9500	2200	420	3600	3.91	9.6	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+09+12	2400	2900	3500			8800	2200	10000	2200	420	3700	4.00	9.6	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+09+18	2110	2430	4460			9000	2200	10500	2220	420	3600	4.05	9.7	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+12+12	2340	3330	3330			9000	2200	10000	2230	420	3700	4.04	9.7	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+12+18	2000	3200	3800			9000	2200	10000	2200	420	3600	4.09	9.6	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+09+09	3000	3000	3000			9000	2200	10000	2230	420	3700	4.04	9.7	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+09+12	2784	2784	3433			9000	2200	10000	2230	420	3700	4.04	9.7	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+09+18	2350	2350	4300			9000	2200	10500	2200	420	3600	4.09	9.6	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+12+12	2600	3200	3200			9000	2200	10000	2220	420	3700	4.05	9.7	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
09+12+18	2210	2730	4060			9000	2200	10500	2200	420	3600	4.09	9.6	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
12+12+12	3000	3000	3000			9000	2200	10000	2210	420	3700	4.07	9.6	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
05+05+05+07	1700	1700	1700	2300		7400	2000	8500	1900	400	3300	3.89	8.3	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+07	1700	1700	2000	2000		7400	2000	8500	1900	400	3300	3.89	8.3	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+09	1800	1800	2100	3200		8900	2200	9500	2150	420	3500	4.14	9.3	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+12	1700	1700	2000	3600		9000	2200	11000	2190	460	3900	4.11	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+07+18	1500	1500	2000	4000		9000	2200	11000	2150	460	3800	4.19	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+09+09	1500	1500	3000	3000		9000	2200	11000	2200	460	3900	4.09	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+09+12	1500	1500	2500	3500		9000	2200	11000	2200	460	3850	4.09	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+09+18	1400	1400	2400	3800		9000	2200	11000	2140	460	3800	4.21	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+12+12	1400	1400	3100	3100		9000	2200	11000	2190	460	3840	4.11	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+05+12+18	1300	1300	3000	3400		9000	2200	11000	2130	460	3790	4.23	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+07	1500	2500	2500	2500		9000	2200	11000	2200	460	3900	4.09	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+09	1500	2300	2300	2900		9000	2200	11000	2200	460	3880	4.09	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+12	1500	2100	2100	3300		9000	2200	11000	2200	460	3870	4.09	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+07+18	1400	2000	2000	3600		9000	2200	11000	2150	460	3800	4.19	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+09+09	1500	2100	2700	2700		9000	2200	11000	2190	460	3860	4.11	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+09+12	1500	2000	2600	2900		9000	2200	11000	2180	460	3850	4.13	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+07+09+18	1400	1900	2500	3200		9000	2200	11000	2150	460	3800	4.19	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+09+09+09	1200	2600	2600	2600		9000	2200	11000	2180	460	3840	4.13	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+09+09+12	1200	2500	2500	2800		9000	2200	11000	2170	460	3820	4.15	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
05+09+12+12	1200	2400	2700	2700		9000	2200	11000	2160	460	3810	4.17	10.0	5600	4.30	A+	1823	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+07	2250	2250	2250	2250		9000	2200	11000	2150	460	3880	4.19	10.0	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+09	2167	2167	2167	2500		9000	2200	11000	2140	460	3870	4.21	10.0	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+12	2035	2035	2035	2895		9000	2200	11000	2130	460	3860	4.23	10.1	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+07+18	1760	1760	1760	3720		9000	2200	11000	2120	460	3800	4.25	10.2	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+09+09	2090	2090	2410	2410		9000	2200	11000	2140	460	3850	4.21	10.1	5600	4.40	A+	1782	5600	5.31	A+++	1476
07+07+09+12	1965	1965	2270	2800		9000	2200	11000	2130	460	3840	4.23	10.1	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
07+07+12+12	1860	1860	2640	2640		9000	2200	11000	2120	460	3830	4.25	10.1	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
07+09+09+09	2010	2330	2330	2330		9000	2200	11000	2130	460	3820	4.23	10.1	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
07+09+09+12	1900	2195	2195	2710		9000	2200	11000	2120	460	3830	4.25	10.1	5600	4.50	A+	1742	5600	5.31	A+++	1476
07+09+12+12	1800	2080	2560	2560		9000	2200	11000	2120	460	3820	4.25</									

■ AMW5-30U4RQC

Combination of Indoor Units	Cooling Capacity																
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			EER	(A)	Pdc(w)	SEER	Energy class	Qce
	W	W		W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
07+18	2000	5000				7000	2500	12000	2360	700	4500	2.97	10.6	7000	7.30	A++	336
07+24	2000	7000				9000	2500	12000	2360	700	4500	3.81	10.6	9000	7.30	A++	432
09+18	2500	5000				7500	2500	12000	2360	700	4500	3.18	10.6	7500	7.30	A++	360
09+24	2300	6700				9000	2500	12000	2360	700	4500	3.81	10.6	9000	7.30	A++	432
12+12	3500	3500				7000	2500	12000	2360	700	4500	2.97	10.6	7000	7.30	A++	336
12+18	3500	5000				8500	2500	12000	2360	700	4500	3.60	10.6	8500	7.30	A++	408
12+24	3000	6000				9000	2500	12000	2360	700	4500	3.81	10.6	9000	7.30	A++	432
18+18	4500	4500				9000	2500	12000	2360	700	4500	3.81	10.6	9000	7.30	A++	432
18+24	3500	5500				9000	2500	12000	2360	700	4500	3.81	10.6	9000	7.30	A++	432
07+07+12	2000	2000	3500			7500	2500	12000	2360	700	4750	3.18	10.6	7500	7.40	A++	355
07+07+18	2000	2000	5000			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
07+07+24	2000	2000	5000			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
07+09+12	2000	2500	3500			8000	2500	12000	2360	700	4750	3.39	10.6	8000	7.40	A++	378
07+09+18	2000	2500	4500			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
07+09+24	2000	2500	4500			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
07+12+12	2000	3500	3500			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
07+12+18	1800	3200	4000			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
07+12+24	1600	3000	4400			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
07+18+18	2000	3500	3500			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
09+09+09	3000	3000	3000			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
09+09+12	2500	2500	3500			8500	2500	12000	2360	700	4750	3.60	10.6	8500	7.40	A++	402
09+09+18	2500	2500	4000			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
09+09+24	2000	2000	5000			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
12+12+12	3000	3000	3000			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
12+12+18	2500	2500	4000			9000	2500	12000	2360	700	4750	3.81	10.6	9000	7.40	A++	426
07+07+07+07	2250	2250	2250	2250		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+07+07+09	2000	2000	2000	2500		8500	2500	12000	2360	700	5000	3.60	10.6	8500	7.50	A++	397
07+07+07+12	2000	2000	2000	3000		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+07+07+18	1800	1800	1800	3600		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+07+07+24	1600	1600	1600	4200		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+07+09+09	2000	2000	2500	2500		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+07+09+12	2000	2000	2300	2700		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+07+09+18	1800	1800	2000	3400		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+07+12+12	1600	1600	2900	2900		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+07+12+18	1500	1500	2500	3500		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+09+09+09	1800	2400	2400	2400		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+09+09+12	1700	2300	2300	2700		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+09+09+18	1600	2200	2200	3000		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+09+12+12	1600	2200	2600	2600		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
07+12+12+12	1500	2500	2500	2500		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.50	A++	420
09+09+09+09	2250	2250	2250	2250		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.60	A++	414
09+09+09+12	2000	2000	2000	3000		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.60	A++	414
09+09+09+18	1800	1800	1800	3600		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.60	A++	414
09+09+12+12	1800	1800	2700	2700		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.60	A++	414
09+12+12+12	1800	2400	2400	2400		9000	2500	12000	2360	700	5000	3.81	10.6	9000	7.60	A++	414
07+07+07+07+07	1800	1800	1800	1800	1800	9000	2500	12000	2350	700	5000	3.83	10.5	9000	7.60	A++	414
07+07+07+07+09	1700	1700	1700	1700	2200	9000	2500	12000	2350	700	5000	3.83	10.5	9000	7.60	A++	414
07+07+07+07+12	1600	1600	1600	1600	2600	9000	2500	12000	2350	700	5000	3.83	10.5	9000	7.60	A++	414
07+07+07+09+09	1700	1700	1700	1950	1950	9000	2500	12000	2350	700	5000	3.83	10.5	9000	7.60	A++	414
07+07+07+09+12	1600	1600	1600	1900	2300	9000	2500	12000	2350	700	5000	3.83	10.5	9000	7.60	A++	414
07+07+09+09+09	1650	1650	1900	1900	1900	9000	2500	12000	2350	700	5000	3.83	10.5	9000	7.60	A++	414
07+07+09+09+12	1600	1600	1800	1800	2200	9000	2500	12000	2350	700	5000	3.83	10.5	9000	7.60	A++	414
07+09+09+09+09	1600	1850	1850	1850	1850	9000	2500	12000	2350	700	5000	3.83	10.5	9000	7.60	A++	414
09+09+09+09+09	1800	1800	1800	1800	1800	9000	2500	12000	2340	700	5000	3.85	10.5	9000	7.70	A++	409

Combination of Indoor Units	Heating Capacity																							
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			COP	(A)	Average				Warmer						
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W		Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe	Pdh(W)	SCOP	Classe	Qhe			
07+18	2500	5500				8000	3000	14000	2500	700	5000	3.20	11.1	7000	4.30	A+	2279	7000	5.31	A+++	1846			
07+24	2500	7500				10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7000	4.30	A+	2279	7000	5.31	A+++	1846			
09+18	3000	5500				8500	3000	14000	2500	700	5000	3.40	11.1	7000	4.30	A+	2279	7000	5.31	A+++	1846			
09+24	3000	7000				10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7000	4.30	A+	2279	7000	5.31	A+++	1846			
12+12	4000	4000				8000	3000	14000	2500	700	5000	3.20	11.1	7000	4.30	A+	2279	7000	5.31	A+++	1846			
12+18	4000	5500				9500	3000	14000	2500	700	5000	3.80	11.1	7000	4.30	A+	2279	7000	5.31	A+++	1846			
12+24	4000	6000				10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7000	4.30	A+	2279	7000	5.31	A+++	1846			
18+18	5000	5000				10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7000	4.30	A+	2279	7000	5.31	A+++	1846			
18+24	4000	6000				10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7000	4.30	A+	2279	7000	5.31	A+++	1846			
07+07+12	2500	2500	4000			9000	3000	14000	2500	700	5000	3.60	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
07+07+18	2500	2500	5000			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
07+07+24	2250	2250	5500			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
07+09+12	2500	3000	4000			9500	3000	14000	2500	700	5000	3.80	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
07+09+18	2500	3000	4500			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
07+09+24	2000	2500	5500			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
07+12+12	2000	4000	4000			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
07+12+18	2500	3000	4500			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
07+12+24	2000	3000	5000			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
07+18+18	2000	4000	4000			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
09+09+09	3333	3334	3333			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
09+09+12	3000	3000	4000			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
09+09+18	2500	2500	5000			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
09+09+24	2000	2000	6000			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
12+12+12	3333	3334	3333			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
12+12+18	3000	3000	4000			10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	7500	4.30	A+	2442	7500	5.31	A+++	1977			
07+07+07+07	2500	2500	2500	2500		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+07+09	2400	2400	2400	2800		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+07+12	2300	2300	2300	3100		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+07+18	2100	2100	2100	3700		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+07+24	2000	2000	2000	4000		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+09+09	2200	2200	2800	2800		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+09+12	2200	2200	2600	3000		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+09+18	2100	2100	2500	3300		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+12+12	2100	2100	2900	2900		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+12+18	2000	2000	2600	3400		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+09+09+09	2200	2600	2600	2600		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+09+09+12	2200	2400	2400	3000		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+09+09+18	2000	2300	2300	3400		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+09+12+12	2100	2300	2800	2800		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+12+12+12	2000	2667	2667	2666		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
09+09+09+09	2500	2500	2500	2500		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
09+09+09+12	2300	2300	2300	3100		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
09+09+09+18	2100	2100	2100	3700		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
09+09+12+12	2100	2100	2900	2900		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
09+12+12+12	2000	2667	2667	2666		10000	3000	14000	2500	700	5000	4.00	11.1	8000	4.30	A+	2605	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+07+07+07	2000	2000	2000	2000	2000	10000	3000	14000	2450	700	5000	4.08	10.9	8000	4.40	A+	2545	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+07+07+09	1900	1900	1900	1900	2400	10000	3000	14000	2450	700	5000	4.08	10.9	8000	4.40	A+	2545	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+07+07+12	1800	1800	1800	1800	2800	10000	3000	14000	2450	700	5000	4.08	10.9	8000	4.40	A+	2545	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+07+09+12	1900	1900	1900	2150	2150	10000	3000	14000	2450	700	5000	4.08	10.9	8000	4.40	A+	2545	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+07+09+18	1800	1800	1800	2000	2600	10000	3000	14000	2450	700	5000	4.08	10.9	8000	4.40	A+	2545	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+09+09+09	1850	1850	2100	2100	2100	10000	3000	14000	2450	700	5000	4.08	10.9	8000	4.40	A+	2545	8000	5.31	A+++	2109			
07+07+09+09+12	1800	1800	2000	2000	2400	10000	3000	14000	2450	700	5000	4.08	10.9	8000	4.40	A+	2545	8000	5.31	A+++	2109			
07+09+09+09+09	1800	2050	2050	2050	2050	10000	3000	14000	2450	700	5000	4.08	10.9	8000	4.40	A+	2545	8000	5.31	A+++	2109			
09+09+09+09+09	2000	2000	2000	2000	2000	10000	3000	14000	2400	700	5000	4.17	10.6	8000	4.50	A+	2489	8000	5.31	A+++	2109			


■ AMW5-36U4RQC

Combination of Indoor Units	Cooling Capacity																
	A	B	C	D	E	Total Capacity (W)			Power Input(W)			EER	(A)	Pdc(W)	SEER	Energy class	Qce
	W	W	W	W	W	NOM	MIN	MAX	NOM	MIN	MAX	W/W					
07+24	2000	7000				9000	2500	12000	2650	700	4500	3.40	11.9	9000	7.20	A++	438
09+24	2500	7000				9500	2500	12000	2650	700	4500	3.58	11.9	9500	7.20	A++	462
12+18	3500	5000				8500	2500	12000	2650	700	4500	3.21	11.9	8500	7.20	A++	413
12+24	3200	6800				10000	2500	12000	2650	700	4500	3.77	11.9	10000	7.20	A++	486
18+18	5000	5000				10000	2500	12000	2650	700	4500	3.77	11.9	10000	7.20	A++	486
18+24	4000	6000				10000	2500	12000	2650	700	4500	3.77	11.9	10000	7.20	A++	486
24+24	5000	5000				10000	2500	12000	2650	700	4500	3.77	11.9	10000	7.20	A++	486
07+07+18	2000	2000	5000			9000	2500	12000	2650	700	4750	3.40	11.9	9000	7.30	A++	432
07+07+24	2000	2000	6000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
07+09+18	2000	2500	5000			9500	2500	12000	2650	700	4750	3.58	11.9	9500	7.30	A++	455
07+09+24	2000	2500	5500			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
07+12+12	2000	3500	3500			9000	2500	12000	2650	700	4750	3.40	11.9	9000	7.30	A++	432
07+12+18	2000	3500	4500			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
07+12+24	2000	3000	5000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
07+18+18	2000	4000	4000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
07+18+24	2000	3500	4500			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
09+09+12	2500	2500	3500			8500	2500	12000	2650	700	4750	3.21	11.9	8500	7.30	A++	408
09+09+18	2500	2500	5000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
09+09+24	2300	2300	5400			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
12+12+12	3333	3333	3334			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
12+12+18	3000	3000	4000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
12+12+24	2500	2500	5000			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
12+18+18	3000	3500	3500			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
12+18+24	2500	3500	5000			11000	2500	12000	2650	700	4750	4.15	11.9	11000	7.30	A++	527
18+18+18	3333	3333	3334			10000	2500	12000	2650	700	4750	3.77	11.9	10000	7.30	A++	479
07+07+07+09	2000	2000	2000	2500		8500	2500	12000	2500	700	5000	3.40	11.2	8500	7.40	A++	402
07+07+07+12	2000	2000	2000	3500		9500	2500	12000	2550	700	5000	3.73	11.4	9500	7.40	A++	449
07+07+07+18	2000	2000	2000	4000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+07+24	1800	1800	1800	4600		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+09+09	2000	2000	2500	2500		9000	2500	12000	2550	700	5000	3.53	11.4	9000	7.40	A++	426
07+07+09+12	2000	2000	2500	3500		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+09+18	1500	1500	2300	4700		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+09+24	1500	1500	2000	5000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+12+12	2000	2000	3000	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+12+18	1800	1800	3000	3400		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+12+24	1500	1500	2500	4500		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+07+18+18	1500	1500	3500	3500		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+09+09	2000	2500	2500	2500		9500	2500	12000	2600	700	5000	3.65	11.6	9500	7.40	A++	449
07+09+09+12	2000	2500	2500	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+09+18	1800	2400	2400	3400		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+09+24	1500	2300	2300	3900		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+12+12	1800	2200	3000	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+12+18	1500	2000	2500	4000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+12+24	1500	2000	2500	4000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+09+18+18	1500	2100	3200	3200		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+12+12+12	1300	2900	2900	2900		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
07+12+12+18	1300	2500	2500	3700		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.40	A++	473
09+09+09+09	2500	2500	2500	2500		10000	2500	12000	2680	700	5000	3.73	12.0	10000	7.50	A++	467
09+09+09+12	2200	2200	2200	3400		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+09+09+18	2000	2000	2000	4000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+09+09+24	1900	1900	1900	4300		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+09+12+12	2000	2000	3000	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+09+12+18	2000	2000	2500	3500		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+09+12+24	2000	2000	2300	3700		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+09+18+18	2000	2000	3000	3000		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+12+12+12	1900	2700	2700	2700		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
09+12+12+18	1900	2500	2500	3100		10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.60	A++	461
12+12+12+12	2500	2500	2500	2500		10000	2500	12000	2600	700	5000	3.85	11.6	10000	7.60	A++	461
12+12+12+18	2100	2100	2100	3700		10000	2500	12000	2600	700	5000	3.85	11.6	10000	7.60	A++	461
07+07+07+07+07	2000	2000	2000	2000	2000	10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.50	A++	467
07+07+07+07+09	1900	1900	1900	1900	2400	10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.50	A++	467
07+07+07+07+12	1700	1700	1700	1700	3200	10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.50	A++	467
07+07+07+07+18	1600	1600	1600	1600	3600	10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.50	A++	467
07+07+07+07+24	1500	1500	1500	1500	4000	10000	2500	12000	2650	700	5000	3.77	11.9	10000	7.50	A++	467
07+07+07+09+09	180																


TECHNICAL DRAWINGS

DETAILED TECHNICAL DRAWINGS

■ 2AMW35U4RGC ■ 2AMW42U4RGC




■ 2AMW52U4RXC




DETAILED TECHNICAL DRAWINGS

■ 3AMW42U4RJC ■ 3AMW52U4RJC
■ 3AMW62U4RJC ■ 3AMW72U4RJC




DETAILED
TECHNICAL DRAWINGS

- 4AMW72U4RJC
- 4AMW81U4RJC



DETAILED
TECHNICAL DRAWINGS

- 5AMW90U4RQC
- 5AMW105U4RQC



[illegible]

Hisense
life reimagined